

## **A KAHULOGAN UG KATUYOAN SA BALAOD. Roma 3:19-20.**

- ❖ Unsa ang Balaod? Ang balaod mao ang *Torah* (ang Pentateuch ug, ang sumapay, ang Daang Tugon).
- ❖ Unsa ang katuyoan ang balaod?
  - Kini nagapadayag sa sala ug kasal-anan atubangan sa Dios.
  - Wala laing paago nga kini makapapas og kasal-anan o makahimo kanatong matarung atubangan sa Dios.
  - Kini nagapakita kanato sa paagi sa pag-angkon og kapasayloan (pananglit: ang mga halad-halad diha sa sanctuary).
  - Kini nagapakita sa batasan sa Dios.

## **B HUSTISYA SA DIOS. Roma 3:21-23. (tan-awa ang tsart sa sunod nga panid)**

- ❖ Ang matarung lamang—kadtong nanagtuman sa balaod sa hingpit—ang madawat sa pagkamatarung sa Dios.
  - Walay usa kanato nga matarung ni usa nga mamahimong matarung.
- ❖ Nagpuyo si Jesus og matarung nga kinabuhi. Kana nga kinabuhi nadawat sa Dios.
  - Inig dawat sa makasasala sa sakripisyo ni Jesus pinaagi sa pagtoo, ang Dios nagadawat sa hingpit nga kinabuhi ni Jesus inay ang iya sa makasasala. Unya, kana nga makasasala imantala nga matarung.

## **C NAPAMATARUNG SA IYANG GRASYA. Roma 3:24.**

- ❖ Kita gipakamatarung sa dihang kita gidiklara nga matarung atubangan sa Dios.
- ❖ Ang paagi nga ang Dios nagsangkap sa pagdiklara kanato nga matarung ingon nga pagtubos pinaagi sa kamatayon ni Jesus.
- ❖ Kana nga pagdiklara sa pagkamatarung walay kalabutan sa bisan unsang butang nga atong mabuhay; dili kita angayan niana. Madawat lamang kini nato pinaagi sa grasya, ingon nga usa ka gasa gikan sa Dios.

## **D BAYAD. Roma 3:25-27.**

- ❖ Si Jesus magpataliwala tali sa makasasala ug sa Dios sama niana, aron ang diosnong pagkamatarung matuman ug ang makasasal madawat pinaagi sa iyang pagtoo kang Jesus.
- ❖ Ang Dios matarung, nan kana mao lamang ang paagi sa pagtuman sa diosnong pagkamatarung ug pagdawat sa makasasala nga walay paglapas sa balaod.

## **E NAPAMATARUNG SA PAGTOO. Roma 3:28.**

- ❖ Ang binuhatan wala kalabutan sa pagpamatarung, tungod kay wala kitay mahimo nga bisan unsang butang aron mapamatarung.
- ❖ Mapamatarung lamang kita pinaagi sa pagtoo diha sa puli nga halad ni Cristo.
- ❖ Ang pagpamatarung ba makapahigawas kanato sa pagtuman sa balaod pinaagi sa pagtoo?
  - Philayo kana; kay kon ang usa ka tawo gipasaylo na, unsaon niya pagpadayon sa pagpakasala?

**GISALIKWAY:** Ang makasasala wala magtuman sa pagkamatarung nga gikinahanglan sa Dios (pagtuman sa balaod).

Ang makasasala mangatubang sa Dios sa iyang kaugalingong "pagkamatarung."

DIOS

Si Jesus mangatubang sa Dios uban ang iyang pagkamatarung.

Ang makasasala nagadawat kang Jesus pinaagi sa pagtoo.

MAKASASALA

JESÚS

**GIDAWAT:** Ang pagkamatarung ni Jesus maoy gidawat inay ang iya sa makasasala.